

Ser 21

P.P.L-62

12-13000

25 Oct 1937

9 (1937)

AM/01/2

[ ]

K44/2.

Vanda ex Eva Mervosa Mirante.

S. M. Djinkeni

R.O. Sihasa

printed



'Lushala vva munali:

uyu mukalaha ndi ene Mbidi.

Khotsiawe ndi Shivhase.

Makulu wawé ndi Nemakanga

wa u vhidza Tshilala uri a de

u dzula dveni. Ndi ene makheku-kuku-

kuku washu. Uyu we nda dzula

nae henepha ndi murathu wa

khotsianga. Mneanga ndi iwana

wa ha Nyamiri-minaka-phetho, wa

ha Ligegive Shivhase, ndi Maxingo.

Khotsi ndi Madzishani. Vha mutale

wa Shovhela vla tschi-bva-vhatete,

vha tshilavulu vla sa nvi medi

a mutale.

ndi nne:

Mukhesi Stephanus Maimela Dzibhani

Rakubwanana balea-mato

Chahulu-vha-sa-u-lata-

vha-ri-ndi-pheleha.

Venda' li vho mivhuso miraru.

Venda' li bra mivhuso miraru.

hukela, Kavengwa... K44/2

I.

1. Venda' ndi shango la Vhavenda'. Vho dzula khato kale-kale. Luambo lwavho ndi vhavenda' kana Ishivenda'. Thungo ya Vhubva-dvha hutua thavha dza Lumbelule na Lungwe, hu pfi:ndi Vhambedzi u swikela kha thavha dza ha Luvhombi, Thengwe, ha Makuya-tshetshe, na ha Ishikunda-malema na Fefe; vhathe ndi Vhambedzi vha amba ho tumbedzi kana Ishimbedzi.

2. Vhu kovhela;ndi thavha dza (Svobani) Tschepaberg, vhathe vha amba Luilafuri vha pfi:vhailafuri. Is hitandani, ha hutama, Senthumule, Givhi, Luonde Phahwe na Nzhelele ndi vhailafuri. Luando ndi Luilafuri kana Ishilafuri.

3. Ishiphembe:ndi thavha dza Lkimbupfe na Indzimbarombe na nque-khulu. Hone ho dzula Vharonga. Vha amba Luwonga kana Is nironga.

4. Denzhula ndi Vhutavha-teindi, ho di-tikedza nga thavha dza Lumbelule na mulambo wa Vhembe. Dzimane, tu madala Sane mutsidi: vhathe vha amba Lutavhatindi kana Ishitava-standi.

Venda' nako. li na tokakha dzene dzi, luambo lwavho luthiki, ndi duvenda'. Khosi ya vho ndi muthu muthiki, o vhusaho vhathe vhothe. Vhavenda vha na dzithavha na mitupo na zwila. mitupo na thavha zwil talutekedza vhudzulo ha kale ha vhomakhulu-kukur wa kale-kale. mutopo ndi muesio wa lusaka lwa vhathe.

### Vhukosi ha Luvhimbi.

Luvhimbi o bva Mahungadzi a wela Vhembé  
 a da a dyula ha Luvhimbi a vha khosi  
 o luvhiwaho, o divhiwaho mashangoni  
 a kule-kule. Ene o vha e khosi, e munisi  
 wa mvela. Vhathu misi shango lo omelela  
 who rumela khae zwifhiwa ya u luvha  
 mvela. Vhanwe who bvisa ungu, vhanwe  
 kholomo, vhaluwane vha re na mashango  
 who bvisa vhananyana vhasho na zwirwe  
 zwifhiwa u takadza Thovhele u ri a vha  
 nee mvela. Misi who luvha mvela ya  
 na, who 'tou mu ofha vha mu fulufhela  
 vhekuma-kuma.

### Ihevhu la Luvhimbi.

Vhutambo ha Ihevhu hone ha u luma  
 iwaya musava, ho vha hu tahi phulwa  
 mu ~~fikho~~ nga vhananyana vha zipofu,  
 wa ~~lonthewa~~, unyulwa. misi vha tahi  
 tomba, tsikona tshi a lila nga  
 madekwana u swikela musi halwa  
 ho vibva hu tahi shelwa mpambo  
 kha mafumo na zitungulu. Thungu ya  
 mpambo i tevuhelwa kha kholomo  
 ho kuvhangana vha lushaka. Ishifhe  
 mufiri wa thungu u do bula madzina  
 a vha kale a tshi funzedzelwa nga  
 vhaluwane na nanga a ri: "Ndi a  
 ni fha zwiliwa izvi zwisiva nothe  
 ngahunwi ni le ni takale. Iwe Mugede,  
 makhulu, na vhana vhar, na Iwe

Thimandi ni mbo la benefici; ni fhiwa nga  
nne meduhulu waruu, na nxe-who nditakale  
na zvitope zwany. Chuno ndi hanga".  
mifhululu i a lila. Shikona Vandani  
mukosi wo takuwa zvenozwo ho tangana  
mavhilivhili. U a bvela nuda u tanga  
tshikona munna wa u dzula zwavhudi  
o shoshelaho tshafu dzave nga madehe,  
o vhofhaho mudali na zvitsengula ontha  
ha milenzhe ya mato. O fukaho sila  
lo lukwaho la mudali wa Venda. O  
di-tamaho mukuloni nga vhulunga  
ha Denga na ha madi. Wa nguvane  
yo lunzedzwaho nungu dza nungupfa.  
Vhakugulu vha zidima phanda hawo  
vha adza phale dzavho uri a kande  
khadzo a si kande kuse nga nayo  
dzave. Vhananyana vha bvela thahu  
dzavho vha dzungudza mashaphu.  
Vha khoda vha ori "mutuka-mutshena,  
Rasu ~~mpfa~~-ya-vhasidzana. A tshi  
rembulawa dzila nungupfa dze: Ishoko,  
'tshoko. O'tama munwe riwananyana  
a mu kapea nga sila lawe, u vho vha  
mutanuri wawe. Zvenezwo u kutelwa a  
ya musanda. Luvimbiri o fhedza u tanga u  
bwa phasi nga zika a li nwa a takuwa  
a vhuylela hayani a tshi kanda kanda kha  
maalora dziphate.

U phela ha vhuhsisi ha Luvimbiri.

Muvhuso wa Luvimbiri wo fheleswa nga wa  
Dimbanyika wa Mambo o bvaho Vhakalanga  
a da a dzela Nzhelele Ngata, a luvhisa

## Shanga la Tenda.

Lushaka lwa fhandakana thabamibili.  
 Lushaka lwa mbedzi lwa fhandakana nga  
 vhuketi vharivwe vha tenda u luvha  
 Dimbanyika. Vhenevho vho tendaho u  
 luvha vha vhidzwa nga vhalo vho salaho  
 vho hanaho u luvha, hafji: Ni mbedzi  
 thukhru nge na ri shandukela ni pfi  
 Zwiona, no omelola dzitshoba dzam  
 na kha lushaka lwa mbedzi khulu.  
 mbedzi khulu ndi ngwena khelso. Ni vha  
 dzivha la manaledzi vhatuku kha la  
 Fundudzi..

## Luvhimbi se bwelewa shango.

Luvhimbi o kundeledzwa nga vhukosi  
 ha Dimbanyika a fariwa a si vhusawé  
 nge vha ofha uru u nisa mvula. Vha  
 ambo nsa vha ri: "U mbedzi, vime  
 ri matingo, ri vhana Mambo. Iwe  
 u pfi: "Ishibvula - pasi" U nanga yashu  
 ya u nisa mvula. O vhona uru a  
 hu takee na iinwe ndila, zwothe  
 zwo mu vhiphela, a tenda a vho  
 dzula i nanga ya musanda ya u  
 nisa mvula. Domba na vhusha na  
 thendo ndi misilimo yo itwaho  
 nga luvhimbi. Zwino nga vhurya  
 zwa vho tanganeedzwa zwa vha  
 zwa lgata. ndi hone u phela  
 ha muvhiso wa mbedzi. Lushaka  
 ulu lu mianzwi ha lhisinavhute.

Mutupo. Thavha-vhubva. Ishilelwa.

Singo izhelele, Dzata,  
Vhukalanga. Vha ila musingo  
mutsihila wa mbudzi  
mbudzi i tomotwa  
mutsihila i tahi tihila,  
ya kona u viiva,  
wa otshiva wa liwa  
nga vha muiwe mutupo.

Dan Ishiheni, Ishakuma.

Mbedzi Ha Luvimbiri

malungudzi.

Vhukalanga.

Dzivha Ishilavulu, Vha ila madi  
Ishibva-vhatete. a Mutale, Fundudzi  
maya ledzi. Nqewa

Ndon Ha mashamban. Vha ila murutshe  
wa makhupi na  
magala-nqa-pasi.

mufa-madi Vha Ishidzivhe. Vha ila khirha-  
muronzhe, phinimini

Mukewendo Vha ila khirha-  
muronzhe na phini-  
mini na funzaanza.

Muloreldzi Ikuo vle dzi. Vhaila-wzhirha

Mulandzi Swaziland.

Munyai Vhukalanga <sup>Vhalozwi</sup> Vha ila thende ya

Matidze Luonde lufs.

Kwinda' (Shakhumbwe). Vhaila-mutsihila wa  
mbudzi.

## U da ho Dimbanyika Vendá.

Dimbanyika ndi Dyamben o bvalo  
 Thukalanga a da Vendá. O swika Vendá  
 e na vharuve vhatku vho mu kutako,  
 e na mshwa dzave khulu dgi edanalo  
 na mavhoda a kholoma na vhura na  
 misewhe yo fhomiwaho vhatulu na  
 mikutu ya mafumo. Vho vha vhe  
 vhangwani vha dziphuka na dzindou.

Vho ri u swika heneffo mulamboni  
 wa Nzhelele, vha wana ndou dzo  
 dala vha phata mushasha warho  
 dzata. Dzindou dzo vhulawa, ha  
 vhangwa dzizama midzonga ya  
 nembeledzwa kha miri ya 'ton  
 tawuka ye "ngundu - ngundu" mbimbá  
 dza wana tsifhefho tshadza tsha  
 nama, dza lelemela hore misi yothé  
 sa dzo fuwaho. Mbimbá, kana  
 nzhelele ndi dzina lithiki li ambaho  
 tshinoni tshi vhulayaho zwiruve  
 tsha la. Vharuve vha ri: luvhimba.  
 Luvhimba lu fhira lurwanzhivha.

Dzina la mulambo wa Nzhelele  
 na Nzhelele ndi uri fhethu ha  
 dzimbimbá, ho dalaho vhuvhimbá.

Dyamben na Dimbanyika aya  
 ndi madzina a Shikalanga. Nga  
 Ishivenda Dyamben, ndi "Vele"  
 Vele la mben. "Dimba" = Rola, kana  
 tiba, nyika = shango. Dimbanyika =  
 Tiba-shango kana, Rola-shango.  
 mombo = khosi, Ishowele.

(9)  
 mambes ndi khotsi a dyambere wa ~~khotsi~~  
Dyambere, kana mabue-a-Dyirha.

Iho kannkisaho vhatatu ngelele mikondeni  
 mitangaumani ndi hetshi. inga madekwana  
Khotsimunene wa khosi o vha a tsyi fara  
thandanda yawe a i lidza, khosi ya takwa  
ya pembela yo fara mafulo na vhura na  
misevhe, nga psums ya runga phasi ya sumba  
ntha ya givhagivheda ya runga hafhu  
phasi ya nangwa nga lulimi. Thandanda  
yo tshenusu vhatatu nga maanda vha  
ofha ngawi ya lila yo vha i tsyi <sup>nanula</sup>  
mbili ya Dimbanyika. Dzina la thandanda  
yeneyo vha ri ndi: ngoma-lu-igu-nde.  
yo lila vhatatu vho fhanduwa dji-  
mvalo nga nyofho. Vhatatu vha livisira,  
vha da vha fhatu mitsheto na dzippamo  
dza khosi ha fhativa mitsheto muhulu  
wo tangaho mudi na mitsheto minwe  
ya utanga mikoto ya mudi na u  
fhandakanya masia. Khoro dza vha  
mbili ya ngoma i servaho matombi  
malappu yo livhanaho na minwe mtshetu  
wo thivhahlo pfams dza u thoma na  
tsivhambo tsha musanda. mtshetu wyo  
na minwe i na mavhona a ne muthu  
e nga ngoma a kona u vhona wa  
nga unda. Zwo' vhipha, misevhe i a  
poswa nga kha enea mavhona.  
Kha khoro yenei ndi hone hu lilaho  
-tshikona, nga thungs ya tsha ula ndi  
thondo na sia la mundalamo nwana  
mhulwane wa musanda, ndumi.

## Wakakha ha Mandalamo

Kwamban wa Ali Kumbisa shakasi

dimbanya ka Dyamben, Vele ndi ene  
ane' vha tshi humela vha ri wa  
mmbwa dya madali Nghelele ngauri  
mmbwa dgave dya vha do ambadewa  
mashaphu a mudali HQ lushawa mashango  
marive a vhesawa nga ene. Vha ofha  
ngoma-lengu-nde, vha ri-ya lila  
vhatim vha a fa-lushaka lwa vha  
ngoma lwo dgulako kha giro shango  
lwo phela, ha itou sala zwindali walvo.  
ndi marubi fhadzi a wanalaho zoko.  
Luphai wa Dzingake ha Ishabuse  
ndi mungoma ma huue vha di vha  
hone, vha ro nya djiva misanda, vha  
nga vha lushaka lwa mbedzi lwe  
ra pfa mafhungs alwo nga Khosi.  
Luvimbri a vha malivi musanda  
ngauri vha vha ofha uru khamusi  
nga vha mala ndo do dorha vha  
vusa lushaken uku lwa nusulusa  
mukhuso walvo wa mbedzi.

Mahosi manwe matukur  
a luuha nga u bissa vhananyana  
vhavho vha yea Khosi. Magota a  
bissa ndavho ya zwiliva-mikumbi  
na halva. Gota li issa mukumbi wa  
mulimo, khali mbili, galu ndi khali  
dya fumi, zwilivhu ndi khali mbili  
Huue vha a luuha nga mitshelo miomva  
kana madzingwa a miri. Gota li levedza  
musanda, lone li tanganedza zwa vhaloma,  
vhaloma vha tanganedza zwa vhalanda.

mukoma a nga tangamedja mikumbi na mitoko na madzimba a la', ene a bvisa nge - tshikono a isa musanda a ri / ndo da u suma musanda kha gata lave.

Gata li nga tangamedja zwa vhakoma vhave, ene tenda a do divha u isa kholemo musanda ya u suma miri ya vhathe kha vhave vhave.

Dyamben a kona u vhusa na u ladza shango la Venda nga zdivho yave na nge vhathe vha ofha ngoma lungunde yave. Ho fhele minwaha minghi khosi a tshi pana na magota awe a shango la Venda'. Iti nga o vhusa vhathe vhave nga u vha fusha, vho mu funa vha mu levha nga mbili dzavho.

It di-hudza ha Mundalamo hu tula u wa.

Hene pho tsini ha musanda Dzata hu na mulambwana wo fhandaho mudi nga thungo ya vhusa - duwha u no ppi Gadabi. mulambo uyo vho phata khawo u itela uru arali maswina a tshi vha khakhedzela ngomu vha si shae madi a u nwa. Ndi hene hune' ha ppi: Munwe musi Dimbanyika o tselo hene uru a di-ambuse. Osrika madini a buila thathamabe yave — tshisimbarappunda — ngulu lu na sila na nguwane a zwi vhea kha kesunguzi a dzhena madini. Mundalamo we muhumbulo wave wa vha wo no di-vhumba vhuhasi nga ethe a ri: "Shumbu - shumbu dzila phala dya mune wave, a di-tama ngadzo a dzhena mudini a mona nawa, o fara

31

sa tshifaro na musanda — lubonda lu nge.  
Vha-makadzi na vhatamoni na vhabulwane vha  
vha mu vhona, vha kanuka nga maanda, vha  
hangane a nge vha si vhona khosi we a vha  
a takee ngomu madini. A tshi luva madini dzila  
phila dici takee na Mundalamo. Ndi hone  
Mundalamo "tutuluku" ndi u disa dici phila ha  
mune wawe we a si ambe tshithu

### Lha vhabulwane.

Vhabulwane, vha tshi vhudza khosi uru  
 riwana wane u ita zwitshu-de? U vhangisa  
 mava naa? U reemele dya mune wawe nga-fhi?  
 U dici fhiisa-ni? U funa mini? U toda  
 u luvhiva naa? Hone ene mune wawe  
 nga u sa funa uru vhabulwane vha divhe  
 zwa mbiluni yave, na uru a ladze  
 mafungo ayo nga tshabulwane,  
 a fhindula ari: "Ndi mafundo a  
~~Lekimbisa~~. Vhothe a vho ngo tscha  
 koto u isa phanda. Mlimba Nzhelile  
 dya, vha dici tshi zhavhela midzonga  
 ya nama dici sa fhiiri, dici sa londi  
 na midzonga i rei ya musanda. Ndi zwere  
 zve khosi a vha fhindula ngazwo vha  
 mbo dici tavhanya u pfa. Lwa phela  
 sa zwere hangwe aho ha ita mirwaha.  
 Ndi hone u vhumbe la Kutupo wa vhandalamo.

### Dlala gungupea ha Mundalamo.

Mundalamo ho ngo talukanya zve  
 mune wawe na vhabulwane vha  
 vho-makadzi vha khuba nga  
 dzimbiyu dzarha. A vhuja a di-zwera  
 ari: "Ndi fhondo la luvhimbai."

ndi a gavhula. ndi nza phonda la  
lumfimba. Vho zwi vhonwa, vha tiba  
mato na milomo vha si vhuye vhe  
'nweni'. Vhe u vhonwa, zwi a vhonwa  
nandi, zwi ila u bulwa. A lala gengu-  
pea a si divhe zwine gwa do bwelela  
ngavhuva. Vha mu bulisa vha mu  
losha. Miluni yave a vhonwa zwo  
'ton mbo mu tea uri a huma mune  
ndi ene wa u do dzula kha khulunoni  
ya mune wawé o di -tama nga  
thathamahé ila ye a vhuya a i  
fuka. Zwo ima ngauralo u swikela  
mativha a tsiki xa na u vhumbiwa ha  
khosi #ntshwa.

### 1. U phisa ha khosi.

#### Kuswitelwe chikor Maliboma

(a) Hu tsiki ppi mesanda hu na hiso, vha  
amba u lwala ha khosi. vha ri khosi  
u a phisa, kana u a dudela. Ippi la  
u lwala a li ambelwi kha khosi.

Hu lwala muthu zwave.

### 2. U dzama ha khosi.-u fa.

(b) Hu tsiki ppi mativha oxa, kana khosi  
yo dzama, vha amba uri ha tsheko. U  
dzama zwi amba u sa tsika vhonala, u  
tela-xela matoni a vhatku, u ngala-ngala,  
u 'ton ri dzadzadzi' ha mbo di vha ndi  
maele. U lovha ha muthu. Hone vhatku a vha  
vhadziri u ri o dzama, vha di ya vha tsili lwala sa kale.

### 3. Kuswitelwe kwa khosi.

Murhili wa khosi a u bweliwi phasi wa  
fukedziwa mavu. Hu thavhiwa mboho  
ya murhala mutshwari fhedzi, ya viiva

tsikila tsakitumbu' tsha kona u rungelelwa  
 ngomu hu' nga madekwa. He fhatiwa ndwan'a  
 i na mawala nga ngomu hayo wa nga muda  
 na thangana yayo nga uralo. Ya falelwa ya itwa  
 marulu. Ha whidjwa whala vhadjula-tsini.  
 whaswikeló zwileli who lako nse a kha di  
 tsikila vha a pondiwa nga u 'tou miliwa  
 — u vhoftiwa mukulo nga ledede muthu a fa.  
 wheneiks who vhulawaho nga u miliwa, vha  
 a vhoftiwa who khothiwa milenzhe na zwanya  
 nga & kopa-whafu, vha whewa kha marulu  
 vha pfi ndi maalo — vhalalo ha khosi.  
 mitumbu, wa khosi wo rungelelwa ho mukumbani  
 wo khothiwa u ladzwa kha mitumbu ya  
 zwileli zwave minwe ya whewa ngarontha.  
 Khosi ha marulu lu hu itwa dindi la u  
 do elela zwo-sinalo. Tahileli tshi togalo  
 u di tshidza, ndi tshi no ri u vhone uru  
 liso ndi likulu. a zwi tsha divhalea, tsha  
 vlelo di yo dala kule kha linne shango,  
 ngomu a koma inwe ndila ya u ponyoka  
 ngayo. Tahileli tahine vha ofha uru tshi  
 do lwa tshi a kengelwa thondoni tshi  
 tindinganya tsha yo vha one maalo.  
 Hu inwe u rumiwa lwendo lwa uga kule  
 na vhanwe vhan' vha do mu tindinganya  
~~u~~ ndilani hu si dirhe muthu zwauri a  
 dzhenafhi. Vhatindinganya vha nga di dotha  
 vha ri: "Rine o ri relaxela ndilani ra ghima  
 o vhuza ngeno hayani."

Hu do phela iwaha hu sina a divhaho  
 u dzama ha khosi ila mitumbu i ngomu  
 gwayo. ~~Ha~~ ndwanari yo namivaho ngomu  
 na muda. vhatku vhone a/vhudziri uru

khosi yanu yo dzama. Thadinda vha litza  
tahikoma takine vha ri ndi tahikuma. Thala  
vhanwe vha do divha ngazwo uri mativha  
oxa. Naho zwo ralo whatsu vha di ya u  
lurha na u huelala milandu yavho ya di  
hatulwa; huppi uralo, Thovhele uri mugede  
nga a ite nga uri na uri, nga a boise thundu  
ya muruve. Uali zwo no pfala hothe uri  
ngoho mativha oxa, hec a lugiswa duvha  
lo u dzhena khosimtolwai.

Kafhunga a ambaho u ofha lufu.

Dimbanyika, Dyambieu Velo la mbeu,  
wa mmbova dza madali dzhelele mitanga-  
umanidzata, ene huppi: mmbova yaue  
yo pfala i tshi huvhela thavhani murahu-  
ha mudi bakoni i tshi huvhela mbila.

Khosi o doba vhura hawe a mbo di  
livha brengei. Mmbova ya mbo sunqu-  
vhela ngomu bakoni, ene zwerezwo  
ndi u dzhena-vho. Tombo le' u la  
muzango 'kwati' ha mbo 'tshwamelele'.

Thathsu vho dyula vha vhona tshilengo  
hu sa vhui muthu. Vha tsvhela vha svika  
fhalo bakoni vha vhona tombo fhedzi  
li sinaho hako. Vha mona-mona  
vha si-wane buli, mmbova ya nga  
ngomu-ngomu i tshi ri: Ho-o-o-o!

Vha doba zwitondo, dzisundo, na dzitsindo  
dza u kora muzango zye' whutoto'

Vha humela hayani vho tovhova.

Vhavenda' vho linga u dzumba lufu  
nga maano avho. Thudzuloni ha ur'  
Khosi yo dzama kana yofa, vha ri yo dzhena.

bakoni a tshi tshele mombewa ye ya tshele mbila s  
tombi la mu tibela ngomu.

### It dzhena vhusiku.

Su rambiwa tslikora tsha tslikuma tshi  
lilaho vhusiku na masiari. Su khidziwa  
mahosana na magota na vhatshu vhothe  
Lushaka lwa musanda lu kurhanganelo  
ofarconi ya musanda yo valvaho.

Tanzhe la Dyamben mundalamo a sendela  
mungoneni wa ppano e na fuluphelo  
la uwi u do vula ila ngwena — vothi.  
A isa tschanda tschawé a ri ndi nne  
mundalamo, phondo fa luvhimba,  
ndi ri, rulea! Ha ri 'dui. Vhatshu vha  
thoma u larhelesa. A farelela ngwena  
nga zwanda zwihili a singalala  
na khopheni e 'gagaga', zveri, kweta  
tschitiko tahan. A livhalivha ngei na  
ngae vhatshu vha larhelesa fhasi.

nga lwa vhararu a farelela ngwena  
a tika na nga thoko e 'tsetsese', zve  
ri vhatshu, elelwa zwala kalo nandi, u  
phondo fa luvhimba'. O rhona zwauri  
o kundwa u vula a sendela nga  
tschamurahu a di-tika nga  
mutsheto ~~—~~ ótsuuka mitodzi i  
tshi tsenga-tsenga.

Ha sendela Masindi wa  
Nyamasindi ayer musekene wa  
u vuda, a farelela ngwena nga  
tschanda tschawé a kha di ri ndi  
nne Masindi, ndiri rulea, ngwena  
ndi u mbo di ri: 'Bororo!', e ngomu.

e 'Khathini' niphululu ye wo-o-o-o!  
 phala, dzinanga na ngoma lungunde ya Adzway.  
 Ha vha na u pembele hubulu. Zwikegule  
 zwa di-ludza vhabili vha sera! Zwikalaha  
 zwitshi pfa ngomalelungunde zwo u tharamuwa  
 zwa mbo di-phina. Tshikona vandani  
 tshi 'ton whilima.

Khathini fhedzi marevho  
 o no mbo adzwa. Khalidzi vha tshikona  
 who tumba phasi u rhona zwidaho.  
 Shri swika gogo lo kuteleho vhathe  
 vhararu who khurumelaho ~~zifatuo~~  
 na mivhili nga masila na madavhuha,  
 vha dzudzwa kha maalo a marevho.

Khotsimunene e lila dawhiha e  
 li 'fukui' a ri pfumo lo vhuela khudoni  
 yalo. Rine ri rhona henepha he pfamo  
 ya vhuosi ya tendela. Ndi unoju Masindi  
 ndi ene Shovhele wanu. Who lelwaho na  
 vha milanderi na zwisiwana vhe de  
 henepha. A hanedzaho zwo itwaho nga  
 pfamo ya vhuosi nga a mbo amba  
 zwiso ri pfesho.

niphululu ye' wo-o-o-o!

Mukasi we i-i-i-i-i!

Tshikona tsha dotha tsha sukeka.

Phala kha marevho ndi ene khoai  
 mntshwa Masindi, ndumi, na khadzi.

Khosi ha ambi tshithi ngauri ndi  
 mutei. Dzikholo mo dzikholo vha  
 viiva dzinama dza bikiwa dza  
 kovhelwu vhathe vha vhabulwane  
 who farano mukhuso wa mudi na shango.

Ha nga hatuli takithiha nga atla, ndi do  
 laabesa na u thotshelesa vhembo, ha  
 nindana ila mushumo wayo u edane.  
 uri i thuthiwe ala marambo a putive  
 nga shevho la tiboho iive hafhu yo  
 thahwaho. Thala dindini bu do sala  
 marambo a zwileli zve zva itamaalo.  
 ha remiwa davhi la mubrumela,  
 la muumo la siriwa ngomu dindini  
 lenelo, ha kona u fukedza nga maru,  
 ha tahetelwa mutsheto. Marambo a khosi  
 a iswa Ishiendeulu, — tsiphoni, —  
 dakoni. Zwiphosi ndi zwaloni. ndi hune  
 ha ladzwa vhafru hone. ndi hone hune  
 vha tevhulela therhula dzarho vha  
 tshi shuma na iranga ya thanger.  
 Zwila marambo a sa athu u iswa  
 Ishiendeulu (ndi Shikalanga) u enda = ndi  
 u takimbia. hulu kana ulu = ndi uvi  
 lukulu kana tshothe. Zwino - ha, nga  
 tshi enda ndi uri. "Vhuyo - tshothe."

### Mutupo wa ha Bele.

Bele ndi uri phele. Zwino phele i a  
 silinga, i a tshwa u fana na  
 phunguhwe. Uyu mukololo a vha  
 o dowela uri phedza dji tshi orova  
 a piongedza iive kholomo a tshi  
 farisana na vhamwe vha todako u la  
 nama. Nafungo awu a vhuva a pfala  
 musanda, vha si khurwha uyu  
 iwana & u khon fhedza thakha.  
 Hu tshi pfi kholoms dji khon 'ton  
 kundellelwa mukotoni, ndi ene ane'.

a piringedza awisela phasi ha kona in  
 rumiwa muthu wa u amba ui kholomo  
 yo kundekelwa. Khosi ha ngo fura u zwi  
 ita mafhingo, o fhindula phedz a ri  
 ndi Bele la Mambo. Ndi uru ndi phele  
 ya khosi. O ladza mafhingo nga ndila  
 yeneyo nako o zwi gurha zwauri mikololo  
 o silinga. ~~Obalano kpolo zo ydi u yedzo  
 mulayo wo uhevo fo up kuyahay hayan  
 yonoma, ndi u vosa bawele.~~  
 Ndi nnder ya vhabile ya di kundisaho  
 iehuhosi.

### Masindi

Masindi iwana wa Vele la mbeu o vhusa  
 tshipfuphi tshipfuphi. Ene o di vhusa  
 nga ndila yebvudi o pfana na vhabulwa  
 na magota a shango lothe la Venda.

A ho ngo vha na dzinndwa misini yave  
 O vhusa vhathezha nga kusbusel kwa  
 Kotsiane. Ndi zwone zve na vhathezha  
 vhabwe vha mu fura-who. Ene a  
~~dakha~~ a tika Ozata wa phatiwa  
 wa maki. Mtshezo ya vusuluswa  
 he lia philimwe, mikoto ya aswielwa  
 ya dgula i sina hu soleaho.

Milayo ya mudi na ya thondoni  
 a i pfumbisa. Vha milando vha ~~dako~~  
 vha sengelwa vha hatulelwa sa zve  
 Kotsiane a ita. Ho phela tshipfuphi  
 tshipfuphi a phisa a dzama, vha  
 mu swita nga kuswilele kwa  
 makossigo mu rangalo phanda  
 -Zhiendenlu. Done mmeawe o vha e  
 musadzi o bralo seli ha Vhembe a tshi  
 nyamasindi.

### 3. Ishiserehe

Ishiserehe, wa-nya-tshiserehe-tsha-mukuteli-tshi-no-konwa-nga-vha-na mikutu ~~vhelele~~ mikondeni-mitangaumani, ndi ene ~~a~~ tshelakasindi vhusosini. ndiumi yave ndi Rasithun Ramabulana ane' vha ri: mpozi-ndi-a-wedza-wedza-ndi-mudzadze-wa-malolo-mavhi. ndi nwana wa Kasindi, na Ishivhasa we a vha melisa wa bhedza ~~ga~~ na Tshilala murze wa thondo Ozata. murhuso wa Ishiserehe a wo, takalelwa 'iga nnderu ya Rasithun naho e Ishivhasa. Ihee vhusosi ha vhumbiwa vhona who hi u tawa vha di-dzulela midini-ya vho, zwa misanda vha who ton pfor-za is ambelwa. na khotsimunene muferi wa ngomalungunde vho vha vha tshi vho vhalaela ngae.

Mato avho o dzula a tshi sedzesia na u linda devha ra musi une' vha iga sumbedza thalukanya yavho. Rasithun o dzula Ishirubuluni Ishivhasa a dzula Tshwime, Tshilala lungida Ozata seli ha mulambo wa gadabi vhubva devha kha tshikwara.

Ishiserehe a dzama a lugiswa nga knitele kwa mahosi.

Lushaka lwa Ozata

Dya nku, Dimbanyike, Vele.

mundalamo na Bole na Kasindi

Ishiserehe na Rasithun na Ishivhasa na Tshilala.

Muvhuso wa Vanda u fhandakana miraru.

Tshiseke a kha di lwa u dzama zwi sa  
athu u divhiwa nga vhathe zwawiuri uru  
mativha oxa, busekedi lwa vha lu tshi  
thoma u swikela zdevheni dza vho dzulaha  
vha tshesa nga dora la u lwa. Khotsimunene  
a kha di elekanya kulugisele kwa u vhumba  
khosi ntshwa, vharwe vhathe vha thoma  
u da u imra Khotsimunene khopheni.

A tshi vha phindula nga uru "Nne ndi  
Zhoho-ya-ndou, yo-sala-muvoni.

Hu u amba nga vhatungu ngauri odzile  
a tshi vhonon u felwa. U thoma nga  
lufu lwa Simbangika u swika nga  
lwa Tshiseke. Muthu we a tshinjya zwitshu  
ndi kuvhululane we a amba nga  
tshimberha a ri: ndi-Zhoho-ya-ndou  
ye-sala-muvoni, u a zwifha u fura  
u diita khosi. Itali o no di di-longa  
u vha khosi. li ri ndi kuambele-de!

Manwe maphanga vha ri hambo  
da tshilombe te ho reuniwa uru tshi  
tshine vha vhone arali zgocho khosi  
yo dzama. Sha da khonon tsha  
thoma u imba na u tshina, vha tshi  
pandela ndi hone vharumi vha tshi  
ri: Zwi a vhonadza zwind, gwi a di sumbe-  
dza uru shatisha oxa.

ndi hone ene Khotsimunene a  
tshi vhidza Tshilala na Ramugondo a ri  
tuwani na iwana Ragaveli ni ye  
ha kekana ~~ni do vhuza ni~~  
~~shole ndi hone ndi hone to~~  
Hona mushonga wa u vanda Rasithu

na Ishishasa ngauri thangur dici kha u fara  
 henefta. Ishimbevha tsha mukoma wa  
 mudi tsha Kherwalelare na tshone tehi  
 kha u shuma-vho. Rasithu na Ishishasa  
 vha a ramba mmbi ya uri vha mbo di  
 dia mudi wa Ngata Ragavheli nwana wa  
 Shisewhe a si dzheniswe vhusosini ba  
 u vhusa rine vha malofha a vhusosi.

Ramugondo, Ragavheli na muhulwane  
 wa vho Ishilala na mulomba, vha dzhena  
 lwendoni lwa u ya ha Kekana, vha  
 dzula nga nnda ha mudi, vha rama  
 mulomba uwi a vha ambe a vha  
 swikise misanda. Mulemlia a ralo  
 a vha amba. Kekana na vhathe  
 vhave vha akhamala vha kannka  
 na u vhudzisese uri vho dela minni  
 mahosi ayo ngeno. Ene a ri arali na  
 mmpha kholomo ndi nga ni sevhela  
~~zwins~~ vha toda. Vha ri kholomo i  
 hone ndi hone a tshi ri: ~~Ha~~ Hava  
 mahosi vho da ngeno ngauri Shisewhe  
 o dzama zwins thangur dgo vha vhudza  
 uri vha de ngeno vha vhulake Iwe khosi  
 ya ngeno ha Kekana u vhe mushanga  
 wa u kundaledza vho Rasithu na Ishishasa  
 vha sa takaleli Ragavheli nwana wane.

Idi hone Kekana a tshi vhudza vhathe  
 vhave tshimbevha hetshi. A laedza uwi  
 vhaenii vho vha mahosi vha alelwé  
 maalo a marevho khoneni hané a do  
 reshana navho gwakhudi. Mulemlia o

sha omo di uha vhudga uri Ragavheli ndi  
fho iha uga uri ndi ene a fuka nguvho.  
ngan. Tha takuswa, uha dzudzwa zwashudi  
kha maalo uha <sup>vba a thasi</sup> ~~uva a thasi~~ mafumo avho.

Zwenayos nga ndaelo ya khosi Kekana na  
ene mune uha mbo: "Lhalang <sup>lhalang</sup> <sup>lhaloi bao!</sup> Rungam <sup>lhaloi bao!</sup> vhaloi avha!"

Ragavheli a rungwa a lala fhasi na  
nrthi. Ramugondo a rungwa nga pfumo  
kha shada a shavaha. ~~za ba~~.

ndi hone a tshi <sup>di</sup> khoda a ri: "Ke  
phukwana' ditshaba, ke nzwana ~~mmuya~~  
le - nthi - maxetleng". A ri ndi phungo ya  
zwitsavha, ndi nwana o vhuysa na  
nrthi kha shada.

Tshilala a <sup>di</sup> khoda - vho a ri: "Ndi  
nne - Tshatimya - tinyane - tsinoni - tsha  
tinya - vhalimbo. Nghelele, ke mphaphuli-  
a-ra-letsoko-la-mothu, ngauri o phaphule  
tshanda tsha muthu tsha wa fhasi ha  
kekana. Ndi hone u vhembeha ha dzina la  
mphaphuli kana mphaphuli-a-vhatnu. Hone  
a vha engo tsha vhuvela Nghelele. vho vhuysa  
nga la seli ha Luvavhu uha dzula

Tshitavhani tsha Tshitomboni. Ndi heneha  
hund na zwiso uha ha mphaphuli uha  
pembela vhuksana hone muai ho dghena  
khosi zintshwa kha bushaka bwaho.

### U dghenwa ha Dzata.

Ha ri muai Tshilala, na Ragavheli, na  
Ramugondo, vho ya u toda mushonga  
ha Kekana, khotsimunene mu fari wa  
ngomailungunde a sekhwa uri ni no  
kona zva-kale, nombi yo ramba shango

Si ~~nde~~ mudiili, a bu pheli madukha  
marabati hone mudi u tshi nba  
rithe wothe. Ha warala uzi ~~nde~~ khwina  
ndi u tutshela mudi, na hone vhusiku,  
ngauri masiari vha ngo ido vholiwa.

Dvha la kovhela, ha ri vhusiku  
ha tshilata - ndilo, thunder ya longa  
luendoni ya wela mulambao wa Nzhelele  
ya livha vhuskovhela, ya da ya toka  
zvitavhami zvi no ppi zwavhumbwa.

Dyatai mudi i tshi dyathra, ya wana  
mudi ~~wo~~ <sup>stay</sup> borelele, we tee  
dusi, bup <sup>sina</sup> na muthu na mutiki  
na mmboza zwayo i siho.

Vha vula dyipfano dyathra, na thondwana  
ya musanda vha tshi phima uzi  
ngomashungunde yo sala. Vha si i  
wane. Vha londa vha swika zwavhumbwa  
vha wana gwala lo phirela phanda.

Vha londa vha ya vha <sup>vha</sup> wana Mula-  
mboza, ndi musi vha tshimbo vilinge-  
dywa, vila makalala miliwa. Hone  
ngomashungunde a vha ngo i wana.

vha toda hathe na madini, vha si  
wane tsithi. Vha vhuja vha toda  
mulamboni wa Nzhelele na hone a vho  
ngo wana ngomashungunde ngauri yo  
vha i siho. Ndi hone u thomea ha  
mivhuso miratu, ~~zga~~ Rasithum honge  
tenda uzi hu nga vhusi undu ya

Ragavheli naho e Ishivhasa, kana  
Ishitala. Vha vha vha u whangisana.

Rasithum Romabulana a si: Ishivhasa ndi  
Randwana-i-khoroni, ndi mulisa wa

Aholana fhedzi. Zishasa a ri: Raaithusa ndi  
ndi ~~ndi~~ fhedzi. Ishilala vha ri: ndi ~~ndi~~ <sup>ndi</sup> guda.  
ndi ~~ndi~~ wa thondo fhedzi. ndi zwore kha.  
vhatu a vha vhararu, a vha <sup>tsh</sup> ngoppana.  
Vho dyula nga u diana na u vhalahana.

Vhatu vha tshi vhone zvenezwo, vha vho  
zui amba sa murero vha ri "Shango a li  
lali ngauri Thoho - ya - ndou o tuwa  
na ngomalungunde yave". Ngavhe a tshi  
shuya uru shango li dovhé li lale".

Vha amba ngauralo ngauri a vha divhi  
uri o lovhiswa na gogo lothe le a shavha  
nalo. [Vhalala u ~~ngoma~~ ha Simbonyika]  
Luppi o dhena bakoni tombo la valea.

### Mirole ya vhatu.

1. Mahukuru.
2. Manngwe.
3. ~~Minalá~~.
4. Mauvha.
5. Mabulana.
6. Madali.
7. Marundela.
8. Mazulu.
9. Marhegwa.
10. Ngoma-khosí.
11. Takata.
12. Danakule.

I

1. Rasithun ndi Ramabulana. Ndi ene Shikamuroho-fhenuwa, mudzadze-wa-malalo-mavhi, o dzula Ishirululuni. Huriwe u pfzi mpofu ndi a wedza-wedza. O ya a dzula ha Shikhovhokhovho kha mabeisi a luvhisa vhatnu e henefho a bvisa dzimvobi dza u dia mariwe mahosi. Ndi hone he dzina lawe la thoma u hulela na u offisa. A dorha a pfana na mabeisi a tanga Ramasho a vhulawa. Ene Rasithun a dzula ~~Makeleni~~ Ishirululuni shavhami ya lunguzvi. Nga vhuya o kudana na vhatnu-vhatshena, vha mu dzhenela a shavhela Nkwe-khulu. So fhele tsifhinga a vhuya nga u pfana hafhu na vhatnu-vhatshena a dzula Vevha he a dzama hone.
2. Ha dzhena nwana wawee Ravele. Ene o dzula Ishirululuni nga u pfana na vhatnu-vhatshena. Nge a lutana na-vho o pandela a shavhela henengei. Nkwekhulu sa khotsiaw a shuya a dzama hone Vevha.
3. Ha dzhena Davhana nwana wawee. ~~esa vobashe~~ makhado wa undu ya ukurhili wl mmeawe a bva munugedzi a pfana na vhanua vhanzhi vha ri: wa ruba si do ima na iwe ra pandela Davhana ngauri ene u funa vhasadzi. Zvino ngauri malumeawe vha munugedzi ndi vhasuthu vha u suba,

a mbo di zor longa mleluni. a dgena  
ndilani a ya mulani — murenduni.  
Vha murendu vho li u mu vhonva vha  
zwi takalela, raho vhanwe vho timatinira  
na u ofha uni khamusi vha nga qitela  
khombo ya u diva.

### 1. Makhado u dia Davhana.

Makhado a ramba mmbi yawe ya vhalo  
vharina vhe vha mu tshutshudza u  
ya murenduni ya tanga Davhana e  
Nuvha. A tohi kondela ngomu vha  
rama na Ishivhase Ligegise muduhulu  
wa Luonde. Ene o da na mmbi ~~yawle~~  
vha govhela mudi. Ndi hone Davhana  
a tohi taha a bva a tsu a fhira  
~~ngwekhulu~~ a swika Madzimbaionbe  
ndi henevho he a waniwa nga  
Mphaphuli Rainvedzi a tohi ~~xho~~  
ri ~~ndi~~ khwine u tsu Vhutoroga  
~~ngodzula~~ hone. Mphaphuli Rainvedzi  
a si tende a mu kwengeledza a  
vhuya nae a mu dzudza muhuguni  
wa ha Zhilambwha tsini-tsini na  
musanda wa Melvi a mu vhabhala  
zvavhudi a mu nea zviliwa na  
zwothe zve a fanela u newa zwo  
fanelaho muthu muhulu.

Davhana o dzula hone minwaha  
mivhili a tohi vhabhalewa nga  
Mphaphuli.

Ngavhuya Mphaphuli a  
mu humbela kha vhatnu-vhatshena

ha Albacini jisawa | (jao) tani ha  
 thavha ya Lusonde. Davhana a fhata  
 henefho tini ha Albacini jao. makhado  
 a ramba maslei ya da ya dia vhusiker  
 ha vhalawa vhathe vhanghi vha makhado  
 ndi hone vha tohi humela hayani havho  
 Davhana a ya a dgula Luvhola  
 a vhusa la thungo ya Tshiphembe  
 Vari, madzimbaionbe, Tshivhulana,  
 magoro na lothe u tsu na mulambo wa  
 tawha na Luvushu. O vhusa u swika  
 a tohi dzama e Luvhola.

Vhava vhave ndi :-

1. Masindi
2. Nesengani
3. Musathanyoko

Vhenevha vho vhangisana, ha dghenwa.  
 nga Nesengani we a vha a tohippana  
 na vhathe - vhatshena.

Nupha vhuksi ha mbo di dghenwa  
 nga makhado. Shudugwane - ya - mudzi;  
 Shudu - i - sinaho - vhuhwavho - le - muthu  
 & gi - duhuler la ha matshuba.

Makhaswa munna'a makwapeng.

" Ndi phindulo yatsisuthu ic no  
 ppi : " Shutukwane ea motse, tshutu  
 e sinaxo - boswabo - le - motho ke  
 tlaxolo la xa matshupa, makhaswa  
 munna a makwapeng".

Ndi murole u kholdivaho u no  
 amba vhuhulu ho fanelaho  
 makhado e ene o salaho e mune  
 wa mudi. Ene muduhulu wa  
 ha matumbea. Mukomana ndi

tohitu tshe u nengisa vhatongani:  
 "makhado ndi ene mleko - ya - Seithuld  
 linwe dzina ndi Zhibewhedi.

### Makhado a tshe vholomo dza vhatso okatahara Varir

Makhado a ramb a vhatso vholomo  
 vha vhatso vholomo reya vhatso vhatso  
 vhatso vhatso dzinwe. A koma vha vhatso  
 vhatso. ~~Vha vhatso vholomo~~ ayer a tshe  
 sevika sevika.

#### \* Unuwa dza Makhado.

1. Makhado a ramb a mombi ya dia  
 Thulandzi a tshi dia makhadzi wa ha  
 Ishivhasa a no pfi Nyatema. A thuba  
 shango lenelo la vho luvha ene.  
 Nyatema ndi ene o lelako ligegise a  
 tshee mukololo a vheva hene nga khotai-  
 awe ~~marumo magwila~~ mmeli. Makhadzi  
 Nyatema a vho luvha Makhado. Ndi hene  
 Ishivhasa a si tshe pjanu na Makhado. A  
 rola na khaladziawe we a vha e musadzi  
 wa makhado a vho dzewa nga munna a  
 no pfi Dzegere.

#### 2. Makhado u dia Lambani.

2. Makhado a dovha a ramb a inwe mombi  
 ya dia ha Lambani kha shango la  
 Upaphuli. A thuba kholomo unzhi.  
 Ndi hene vha ~~la~~ ha Lambani vha tshi  
 vha tevhela vha vha khakhedza vha  
 vhlaya vhativ vhanghi vha thubulula  
 dzila kholomo, ha tuwa vha si vhanghi.

Makhado ha ngo taha dovh'a a dia zhishhaa.  
naho e mphaphuli:

3. Makhado u dia vhathe vhatshena Vari.

Makhado a ramba monbe ya thubea kholomo  
dza vhathe vhatshena a tuwa nadzo a  
hana na u vha luvha. A ri vha mu roela  
shango lawe vha nanga hure vha tama.

It da ha Mangesimani Fort Edward.

Vha marosivhagi (Rooi-batje) vha swika  
Fort Edward vha da ha mphaphuli a pana  
navho vho phata mishasha ha Ralushai  
tsini na gaumba ya zwino. Rambuda a  
da hone u vha luvha. Vha thelelwa 10/-  
munna. Vha tuwa ya vha ima Maungani  
Beuster mission, he Zikhivhase a da a vha  
luvha. Shelede gothe ya newa Jameson.

Ha ri musi mangesimani vho tuwa  
ha da vha ha Joubert. Vhone vha ri Ndi  
mini ~~ni~~ tshe zea mali mangesimans?  
Vha dovh'a vhathe vha bisiswa 10/-  
munna ya pzi i kuvhangive kha mahosi.  
yo dala khosi i rumele khavho £100.

Vha ri: Mangesimani o kundwa Mooi River,  
a vha toha do da ni luvha rine. Twa  
ima ngauralo. Makhado a dzama.

Su pzi o shumisa mushonga wa vhathe  
vhatshena nge a pfa a sa takali; zwino  
a si u shumisa nge ndaelo yo inwalaho  
a fhirisesa. Mushonga uyo wa mu  
vhaisa wa fhelisa vhatshilo hawel. Nwana  
wawe Mphephu ~~z~~ vha khosi.

Maphungo manwe a Makhado.

Ha t̄ri nga tshirwe tsifhinga nduna  
dza Makhado dza ya v̄hakalanga he dza  
p̄fa uru hu na nanga i no ri u fhonda  
muthu gulu dza mu khw̄ha. Nangoho  
lidzvavho na v̄haniwe v̄ha ya kha nanga  
yemyo i na mishong<sup>a</sup> na zwifhiwa zve  
v̄ha newa nga Khosi yavho Makhado.

Musi v̄ho swika, ndi hone maine a tshi  
edekanyela phambla dzawe a v̄ha laya  
maitelo a dzo. Ari: no swika hayani  
hu fhondiwa musadzi wa lusaka lwa  
Khosi v̄hukuma, wa malofha mathiki  
rae.

V̄ha onesana na nanga yavho v̄ha dghena  
lwendoni lwa u v̄huya hayani. V̄ho swika,  
la vuva lo tsha le 'tha' 'tha'-tha'. V̄hathe  
v̄ho ton 'phaa' u v̄hona, na u p̄fa zwo  
v̄huyaho na vhadali. V̄ha hanelela  
Khosi Makhado v̄ha ri: "Ri lwa kha  
maine v̄hukuma, na zvino phambla  
dzawe ndi dzenedzi. Hu p̄fi: Hu fhondiwe  
musadzi wa lusaka lwa Khosi, wa malofha  
a Khosi v̄hukuma; hu edziswe ngae.

Hone musi hu tshi elekanyiva,  
ha wanala uru musadzi a re lusaka  
na Khosi ndi khaladzi a Muthoiwana  
rwana wa Matumbe. Musadzi wa u  
dzula zwavhudi mutswuku. Wa thaha  
ndappa, wa mat̄o a ndalamu, uyu  
mulappa. O di tamoko nga masenga  
na tshotshevane na phale ya namana  
na dikulox lawe. A newa phambla

a di-fhonda ngayo, tsifhunyu tsha  
musa, a gwadama a sa tsikeruwi  
tshithwa.

Lidzwavho a fhonda gulu a tatela  
tshithunya a nea khosi u ri a thuntshe  
uyo makhadzi. Khosi a lawhelesa mbili  
ya timatima, Vha ri ritha, ~~i do khwaha~~  
~~si a gpi disha~~, gulu i ~~do~~ khwaha.  
ndi one maitele a phambia yera  
shuy a mayo.

ndi hone khosi Makhado a tshi sumba  
tshithunya a ritha luthathi tshithunya  
tshe 'thuu'. ula makhadzi e fhasi e  
'hwiri' malofha a imela untha.

A mleo di fa. Khosi nga mbiti a  
di-funga a (lala) fana thondwanani  
u swika mbili i tshi dorha ya  
phola a di-khathisa. Avho vhone  
who di dorha vha wana ndila ya  
u ponyoka ngayo. Haya mafhunzo  
a ~~sikhangano~~; ndi o iteaho.

4. Mphaphlu

Musi Mphaphlu o dzhena vhukhosini a dia Sinthumule Khotsimunene ha Manashela ha vhulawa vhathe vhanghi vha henefho.

Sinthumule a ya a dzula tsini na Mr. Gill he a vheva nga vhathe vhatshena.

Mphaphlu a tshi vhona u ri vhathe vhatshena vha vhabhalla Sinthumule a simesa u vha vhenja.

Mr. Wolmarans kana Wolmaritz a ruma pholisa kha Mphaphuli uru a rume muthu ane a mu fulufhela a de Tswane. Mphaphuli a ruma nduna yave Mbidi ané a pzi Nyamita. O'swika Tswane a sunbedzwa zwithunya zwenzhi na dziganunu.

A vhudzisa ha pzi: "Mphaphlu u do zwi kona naa? U do lwa na zwenegwi naa?"

Nyamita a fhiordula a ri izwi ndizihulu ha nga do zwi kona na zwone ndi zwithunya zwa Germany. A tshi takewa Tswane a da a dzhena ha Mphaphlu a ri: "nne ndo vhona nga mató, tshi re khwine ndi u luvha. ndo vhona zwithunya zwenzhi na maganunu. Hego zwithu zwa swika fhamo shango li do sukalea. Kha vha tende u luvha. Thanna vho dzula vandani vha tshi nwa halwa, vha la nama vha ri: Iwe u a ofha, na hone a u koni u lwa wo kalaha, na hone wo luvha Mphaphuli wa kale wo fesa nama.

Mbidi a bva a tuwa a lala ndilani a vuva a dzhena khosini yave ha Mphaphuli a mu hanelela zee a zwi vhona na zoe Mphaphlu a mu ita.

Gu si kate vha swika Vari Forte Edward.

Mhidi a dorha a vhidzwa a ya hone. A dorha a sumbedzwa ala mafumo a undwa, zwithunya. Ene o'vhuza a di-hanelela khosi yawe na uni a si dghene kha maphungo a Mphephu. a di imele kule. Mphaphuli a vhudza Rambuda uni a ime kule na ha Tshivhase.

Ndi hone vha tahi amba nabBeuster u ri a iwale leuwalo lwa uni a huna a no ima na Mphephu. Tshivhase u ima na Mphaphuli na Rambuda.

Mbidzi a isa leuwalo ulwo Fort Edward ha Piet Joubert. Vhanna vha ha Tshivhase vha shavha kha

lwa Khwovha vha ri: Rizé a rifeli u tonda nga hu ye iwe Mbidzi. Ene a tsimbila a dghena Fort Edward. a vha nea leuwalo vho' whala vha takala. Vha ri Tshivhase uni ndi do budziwa tshesikuni vha thi shavha ngauri a koni u shevha u a luvha. Piet Joubert a da na mmbi ya dgula Luvulana madarha merhili'. A dghena musanda ha Tshivhase he a newa £500 na phulu thamu £ uga Tshivhase ha ppi a fare Mphephu na Rambuda arali a tshi ima nae; na hone shango a si lawe ndi langa.

Rambuda o mona a da ha ha Mphaphuli a kona u tshedzwa Nzhelile nga Mbidzi nyamita a mu swikisa a luvha ndi hone vha tshi ri na nga maitele ashu muthu a luvha ha vhubawi. Vha posa zwithunya na maganunu

ha covha vhathe vhanzhi Ngeltele.

Vha fledza madwaha mararu. Vha sukanya shango. Mbidi a ya a rola Ndwamondo a mu a lewhisa. Joubert na maratzi kana Surrey vha humela Toli Edward. Mphephu o vha o taha o shavela Thukalanga. Vhathe vha ha Mphephu a vho ngo vhuya vha posa.

### Indwanya Marhuru na Mangesimani

Hox si kale Mangesimani a dzena Swane. Marhuru a taha. Vha a tevhele vha swika Bulungwane na u swika Shitandani. Marhuru a taha a tsu Mahebe. Vha mangesimani vha tevhele vha lewhisa vhe vha di kumedzela khavho. Vha tsu huma ndi hove tsu tsu phiswa mudi wa Shitandani. Shango la vha la Mangesimani. Mphephu o vhuya nga nndwa ya Mangesimani. Yo phela Mphephu a vheva Shirululuni Murray kana Surrey a tuwa na nduna dza Mphephu u yo rola vhasadzi vhawo Thukalanga; vha vhuya navho Shirululuni. Vhafunzi na vhathe vha vhalala vha Mphephu a siho ndi musi shango lo lala gwino vhasadzi vhashu vha sukiswa mava, vha hvala tshaukonda. ~~vhathe vhathe~~ Vhafunzi vha ri ndi ene o vhalohisaho nazhevhe na vhathe vhashu.

Muvhuso wa mu levisa Lhirululeni wa mu  
isa Nzalele tini na Ogata. Ndi hone he  
a dzama hone.

### Mbulaheni George.

Mbulaheni George n<sup>o</sup> khosi ya vhatshena u  
tuwa kha Rasithone. Mbulaheni o  
dzhena shikolo Elim. Ene u pjanu na  
maitele a vhatshu vhatshena.

Raho zwine zwintshi zwa vhatshena  
a sa zwi talukanyi, hone u na ndivho  
i fhirako ya mahosi a kale. Ho-dzama.  
Khotsiawe Mphephu nga 1924, ene a dzhena.  
vhuhosini nga maitele a vhatshu vhatshena.  
Muvhuso wo mu thusa nga maanda nga  
u bwa mugero wa u sheledza masimu  
ngauri ndi shango omelelaho li sa  
vhibisi mawhele. Vhatshu vha kona  
u tasha miroko, goroi, mirambo na  
zwine zwine vha funa u tasha.

Hu na mulimisi a funzaho vhatshu u  
shumisa dzimbeni nga pjanelo yadzo.

Hu na zrikolo kha shango Lawe.

Shikolo tsha Berlin tshi're' khoroni  
ya mudi wawe, tshi vhatshalelwa uga  
Muvhuso. Tshi takedza ho ndi uru khosi  
hei i a thimbila zwividzoni zwa  
maniwe mahosi. u funa u brelela

phanda na maitele maswa'. U takabela  
vhaeni vhothe vharema na vhatshena.

El a thegesa na u funa u pfa na u  
disha. El & devha vhatshu.

Shishasa.

Rahewielo, tsishishasa ndi Ramavumo  
mugwala-mneli; a lwa Nzhelele mitanga-  
umani, Nzhelele mikondeni. Musi ho dzama.  
Lhisewhe, Rosithun Ramabulana we a vha  
ndumi ya Lhisewhe ha ngo taha tenda uru  
Ragasheli a dzene vhusini. Vhanga a  
lwa. Thoho-ya-ndau, we a vha olinda  
mudi ~~ya~~ Ragasheli ~~ya~~ tahee ~~ya~~ ya  
rianganzi a taha a lwa mudini a shashela  
thungo ya vhukoshela a swika kha zivitsha  
zwi no pti zwakhambwa; a wela mulambana  
ndi banefho te vha mu kanganyedza  
hone.

Rahewielo we a vha e mulisa wa  
phedza a rola la ~~Thulandzi~~ Phulandzi.  
A lwa Phulandzi a dzila Shiphidi  
a larhisa vrather e bane pho. Arambha  
mombi ya ~~Thulandzi~~ ~~ar~~ vrather e  
~~mombi dog bay dzekelileka uva ri~~  
~~nde. Vrathere mombi uva vhuva~~  
~~dzekelileka uva. Vrathere mombi uva~~  
~~dzekelileka uva. Vrathere mombi uva~~  
vraatko obangzi chame uva rokoko  
vraatkuva thombozi dia bantshela  
vhuva uva malambo wa manda vhuva  
mavhuva tshave vha tshela vhuva  
vhuva vhuva dia ofte tsitomboni  
gwhidza tsikala uvi da ya frata  
mishasha ya u vashela Nemakanga, uvi  
orokoko vha ri: twino ni do luvha ngeno  
Shiphidi, a ni toha ya Nzhelele. Nemakanga  
a ri: Aringa koni u luvha Shiphidi. ndi  
tshave hone vha tshi funa u vha kombedza  
nga u lwa. Ha lwiwa ha vhu lava

tha a vhathe vhangi nga vhathe vha  
yemekanga, mishasha ya tsikolos ya mela  
mukoma.

3. Mbeki ya vhathe vha Tshihase.

Mdwa ya Tshilala ya dia Lumungwi ya  
shakulwa. Yo vha i tshi dia Vele Rambuda.  
Musi ya kundwa, Tshihase a ramba mmbe  
ya dia Ramukumba' Vhufuli. Ramukumba'  
ndi iwana wa Tshilala. Oti u diwa a  
wetshele Djingahe a dgula Goholo. He a  
lurha khotsiave Tshilala. Odgula hemafho  
u swika matisha a tshi xa. Vhufuli  
he a pandelwa hore ha longwa shikkovshkova  
nga Tshihase Ramatuma.

Tshilala.

Tshilala ndi mwana wa Tshisevhe. Vha o newa u mushumo wa mndwa — swiro zwa mndwani na thendo. Mmea Tshilala noda ha wa ha Mulima. Mulima lefela. Musi Ramakulana ~~okhanda kela~~ Ragavheli na Zhevase vho shandukela Ragavheli, Tshilala o vha o di sala o ima nae. Tshisevhe o ri u dzama, Tshilala na Ramugondo vha tuwa na mukololo Ragavheli u ye ~~toda~~ mushonga uru a kone u vhuza a tshi longwa vhehosini ha khotiaue. Ho ri vha tshie vho gonya ha Kekana zwira zwa sala zwa dia ~~vhelele~~. Vho svika ha Kekana vha swielwa khoroni he vha ambiwa. Kekana o pfa uru vho da khae a tsenewa a vhudzesa tshidelwa, vha ~~ubari~~ munna wa a vha fheletshadza wa mulumba a simba a ri: Arati nampha tshithu ndi nga ni vhudza zee vha dela. & Vha ri: ri u fha kholomo. ~~ha~~ ndi hone a tshi avha mahosi vha da u vhalaha iwe uru vha wane mushonga wa u longa Ragavheli vhehosini. Ravhaveli ndi ulu mutaku khavho. Ndi musi khosi tshilala a tshiffana na vhatatu vha we uru vha vhalo ke vhaeni vho dako. Vha vha alelo maalo a marevho khoroni. Vha vha resha. Hone khathi fhezzi vha vha dzama, nga mafumo ndi nga dzitsanga. Ragavheli a rengwa a fela benefho. Ramugondo a rengwa kha shada a shavha na ffumo. A di khoda a ri: Ke phukwana litshaba, kicwana mmuya le nthi maketleng."

Tshilala a ri u doba tsanga, a phapha tshanda tsha muniwe taha wela fhasi.

A tshi di khoda a ri: "Ndi nre tshatinya-tinyane, tshironi-tsho-tinya-vhulimbo nzhelele. Ndi Mpaphuli a Raletsoso-la-motho." Kana Mpaphuli a Raletsoso la motho."

U tuwa ha Kekana vha ima seli ha Luvuvhu Tshitomboni ha Mbilwana. Ndi hone he Nemakanga muvi vho shakula khivhase, a ya a amba na Tshilala a ri: vhuayani ngeno, rine ri do vi kutela. Hnufha Ragavheli ono di sala ha Kekana, zwino ni nga si kore u imela voda lawe. Na hone arali ni tshi vhuvela Nzhelela Ramabulana u do ni vhuvela. Ndi khwine ni vhuze ngeno kha rine. Tshilala a tenda a da Mbilwane he a dgula tshifhinga tsha makole mavhili. Nemakanga a ri: ndi khwine u da Mbilwane hu re tini. Tshilala a tenda a dovha a amba ari: Hu ro dina nge mavu matowa, na phedza ~~maphi~~<sup>lwhi</sup> mukhaha u do nukha misudzungwane. Ndi hone Nemakanga a tshi Phedza nge dji sale Tshitomboni u ri ~~ma~~<sup>lwhi</sup> ~~lphie~~<sup>lphie</sup> lwadzo lu do ton diswa ngeno.

Dzinwe phedza dji nge de zwedzo. Nango ho vha tenda u da Mbilwane Mbilwane ha sala mifunakadzi. Ha songo phela tshifhinga nemakanga a dovha a takusela Gadabi he ha vho vha hone musanda wa Mbilwi.

Miluwani ha sala nwana wawe wa tanghe  
Natchiphrahula.

I. Mombi ya u thona ya Tshilala.

ndi hone Tshilala a tshi'ramba mombi ya u dia Vele Rambuda e Lunungwi. Ha pfi ya kunda Lunungwi i mbeo di fhirela Shiphidi i ~~pak~~ pfaluse Tshihase a vhuile Thulandzi he a bva hone. Vho swika vha tanga mudi wa Lunungwi, hone vha shakuba vha shavhela muraku ha ~~vhuile~~ vhuile nduna ya Tshilala a no pfi mbonisi. Vha vhuja hayani vho kundwa si ita zve vha elelwa u zvi ita.

Mufuvha wa Tshilala na remakanga.

Mufuvha wo korwalo kha tembo wo vha wo vhevwa pfamoni vho u shela nga nunyu dza vhuilungu vha tshi u ra vhe vhevili. Ha xa remakanga ndi ~~zvone~~. Ha xa khosi Tshilala remakanga u doba djila nunyu ndi dzave u dzi vhea threngu dzi do leenzhedzwa dza vha nthu dza u ambadza vha muta wawe. Madindi a mufuvha uyo ndi matamu na lithibi. Korwo Mufuvha u hone na namusi u kha mutshetu wa Mbidi mudukulu wa remakanga. Kha muriwali ndi makhulu kuku. Ane' a ya Mbidi musanda u do u wana henefho menangoni wa undu ya Mbidi. Wa khoroni mufuvha na wone wo vha hone, hone ~~safsha~~ wo vha wo vhadiwa kha thanda yo korwalo wa madindi a 24. Ilyu wo vha

Shango la lala tshifhinga. Mahosi a vha maran ~~Endá~~, Tshiruluboi Rasithuw Ramabulana, Phiphidi, Ralusville Tshivhasa Ramarumo, Iueni, ndi Tshilala Mphaphuli a sa letsoxola-motho." Nishusa mirari ya mbo vha yone ya maunda. Vhukovhela ha vhusa Ramabulana, devhula na vhukati ha Nenda ha vhusa Tshivhasa, vhubva-devha na tshiphembhe ha vhusa Mphaphuli.

### Vhusha ha Matsiphahula.

Ho phela minwaha Matsiphahula a re tanzhe la Tshilala a bwa dindi vhuisku khoroni ya musanda Iueni o da na vhasadzi vhawé. A fukedza mbudzinga mavu ha sala thoha na dzinanga dzayo. Mbudzi yo vha yo fa. Zwino vho fhedza u i fukedzela nga mavu na sika tshililo. Vhasadzi vha Matsiphahula vha lila vha ri: "Yauwe! Yauwe! Yauwe, nne ri dzihene-fhi? Mazwale washu o lovha nne ri tshinyala ri tshi ya-fhi? Mazwale washu o dzama".

Tshikita tohako Hari vhuisku, vhasadzi vha khosi vhe vha pfa tshililo, vha bva vha tshi ri vha tolele vha wana e Matsiphahula na vhasadzi vhawé. Vha pfa na one Matsiphahula a tshi bula nga mulomo wave a tshi ri humpha ho no kalahiwa, "ni mbo fheenu uni nne ndi dzheni-ha". Tshikita vhalo vhasadzi vha khosi vha humela muraku vha vhandalala na mitsheto. O fhedza a tuwa, na vhone iha dzheni

djindini vha lala. Do taha nga matsheloni.  
 vhathe vha tshi da khoroni vha kanuka  
 vha tshi vhonatsho ya mbudzi ye mletumba  
 wa fukedzelwa ngomu mavuni. Vhathe  
 vha yoo ton sudzungana. Vha bvela  
 khoroni u vhonu.

Hone vhasadzi vha musanda  
 vha vhudza Tshipengwe Nyamulalama  
 a-ne-vha-ri-u-lalama-ndi-ha-vha-  
 matongoni, khaladzi a khosi Tshilala ui  
 ndi Matshifhahula ro mu vhonu u ni  
 khosi nga a dzame a dzrene ere,  
 vhasadzi vhave vho ita tsililo vhusiku.  
 Tshipengwe Nyamulalama a vhudza khosi  
 mafungo a nwena wawo. Khosi a tshi  
 zwi pfa a ri "Mutukana u nthundzela  
 lufu, vhu khosi ha nga vhe wanu". Vhu do  
 waniwa nga a songo vhu fenela, Mutshingli  
 a rola lunanga lwa tsitengulo lwé  
 profu a nea Ratsibi. ndi lunanga lwe  
 a shuna ngalwo zwirani vha takee ngei  
 Dzhelele.

### Id dzama ha Tshilala.

Matixo o'xa Matshifhahula a mbo di-lunga  
 vhu khosi a tshi pfanu na vhe a tsitshendzana  
 navho. A pandela Madadzhe a re murathu wa  
 zondi ya vhu aru. Madadzhe a shavhela ha  
 mmeawe Tshififi. Matshifhahula a tschela  
 na mmibi yave a dia Tshififi. Vha shakulwa  
 \*ha vhalawa vhathe vhanghi. Nduna ya  
 Matshifhahula Tshibidamanana a  
 vhalawa Matshifhahula a kfulwa kha  
 tsahirumbi nga musevhe wa ngovhe, a

vhuya a vhuya hayani. Vhulenghe wa zwintsa wa ita bunderu. Vha tsififi vha da vha dia dzengahe vha vhulaya vhathe vhanzhi. Vha thuba kholomo uzhi dza Ishilala o dyamaho dzo o liwa tenengeli Tsififi. Vha Matshifhahula vha vhulaya Zhitshavhamerorwana nduna ya Madadzhe.

Ndi hone Matshifhahula a tshi rema vhadinda vhawle ur vha yo ramba malema (vha hasigradi), vha da vha swika Tsififi. Vha ha Madadzhe vha bva vha fara vhulenghe ha denge vha vhu sumbedza malema vha ri: "Ri thuseni ndi rine vha ha Shoshela mune washu o dgama. Zwino Matshifhahula a re' mudukulu wa vhatfamadi vho mphwatsilongo vha ha Nashair u funa u di ita khosi, rine vhatfamadi ri hone. Vha pona ur vha ite maloma aha itardanga likaburaboa vhatdgarvathor vha bar Matshifhahula vxi vha zdghener vhatkotor vxi vha koner a itazviota zoa tshimbevha tosha u vhulaha Matshifhahula

Ndi hone vha tshi rema muthe ha Matshifhahula vha ri: wo ri ramba, zwino ro da - ha, vhathe vha u nga vha bue ri yo tanga Madadzhe. Matshifhahula a takala nga maanda a ramba vhathe vhwel u ri vha thusane na malema. Ndi hone vha tshi sendela Tsififi vhe' danga likulu vhe' kerukerei, vha ha Matshifhahula vha pzi vha iml

vhukati ha denga vha ore tshioro. Musi vho dzhentl vhangati a verelela ho zvusto a ri o no phedza a ri: "hlabang ha fetseng". Vhala vhatnu vha ha Matshiphahula ndi u vilingedzwa vha runqwa ya ton vha mitambu, malofha a ton vha vhugalee-gabe. Ha shavha muthihi we a ponyoka-vho. O noyo a da ha Matshiphahula a ri vhatnu vho phela vho vhulawa nga malema. Matshiphahula a tsisi zvi pfa a nanga a wela Nutshindudi ~~tsish~~ a welela ha Shishasa.

Malema a rola Madadzhe Tshififi a mu longa devni u ri a vhe ene khosi. Vha tsisi tuwa vha newa thakha nqibzi vha swoga vha tuwa nayo. Luimba lwa musi we malema vha humela hayani lu divhiwa nga vhana vhothe vha shango la Venda namusi lu pfi:

Dwe nkuku - wee!

Tshinoni tsha nkuku,

Kholomo dji a tuwa!

Tshinoni tsha nkuku,

Dzi tuwa na vha phio?

Tshinoni tsha nkuku,

Dzi tuwa na malema!

Tshinoni tsha nkuku,

Malema madya-vhatnu!

Tshinoni tsha nkuku.

Malema o vhulaha vhatnu nga tshitshu tsihulu Mbilwi. Ndi hone shango li tsisi sala li tsisi luvha Madadzhe.

## II Madadzhe.

Madadzhe o vha onaka tsifhatuwo tshawe.  
 Musi a tshi dzula kha khulunomi vha  
 mu khoda vha mu renda zve a vhuza  
 a di hangwa. Vhathu vha kha vhatanuni  
 vhawenaka vha vhatanuni vhatanuni  
 o mri fanelaho.

Vhainwe vha ri "U hene musadzi wa u  
 naka. Hoyo ndi ene o fanelaho khosi  
Madadzhe. U Dzananwa ndi nwana  
 wa Matumba, munna wawe ndi Netshakhuma  
Madzivhandila. U tshhee mutuku u na  
 nwana muthihi. A tshi pfa vha tshi  
 mu tsihitshudza, a tendela. A amba  
 a ri: "Nne ndi wa ha thevhela. Netshakhuma  
 ndi mudau. Uyo musadzi ri nga si  
 mu dzhie naa? Vha phindula vha ri:  
 nga ri ye ri vhuze nae matshelo.

Khwali dji tshi  
 lila vha vuva vhatendo na ene  
Madadzhe vha dzhena ndilani ya u  
 ya Dzananwa. Vha swika nangoko  
 brefho Dzananwa. Vha newa mahalwa  
 na zwiliwa. Netshakhuma o vha disela  
 halwa na zwiliwa a sa dihi tshikekue  
 tshe rewa ho kha musadzi wawe.

Vha ri: musadzi uyu nga a farele  
 khosi bushika na zwiliwa.

Ha pofiri a tuwa na iwe ta hana a  
 ri: kumpha e na munna wawe?

A komletschedza u famisa khosi, a  
 tenda. A dovha a ri: nga vha tuwe  
 u do tevhela nga linwe duvha.

vhadzana vha tshetsho dula na  
vhaem, a mona maduluni o no rola  
tshipida tsha mukoloni wa Ratibeli. A  
di-wisela phasi a mbulumbuwa a bo  
na makiko a tshetsho mukosi a ri na  
mmbuela! na mmbuela! Musadzi wave  
a gidiema a ya phala munangoni a  
losha a ri ndi mini vha sa bvi vha  
vhona zwini vhamusanda vha ita!

Vha tshetsho buela phala, ene a ri: naa  
izzi, tshetsho ndi tshetsho mukosi ndi mu  
fara! O mponyoka o shavha. Vhalala  
vhadinda vha tshetsho vhona matope na  
makiko a tshipida tsha mukoloni we  
Ratibeli vha phima uru goi ambiwalo  
ndi zwone. Ndi hene vha tshetsho tuwe  
na tshipida u yo sumbedza Ramarumo  
e Shiphidi. Uppa zve vhadinda vha amba  
a vhona na tshipida a vhona zve zwone.  
Tshipida ndi tshiligane.

A amba a ri: "Tshetsho do vha isala  
nga mutshingalo, tshetsho do enda tsho  
twala dikulu la musadzi watsho."

Nga tshifhenga itshe Ramhura o vha  
e Shauhu. Ratibeli a shavha vhudimbili  
vha lima a se athu u kaniwa vha  
phala. Vha shavha ~~tsakhe~~ vha  
tshetsho uha ya Mbewenda, vha tshetsho  
tsakhe tshifhenga itshe Ramhura uha  
tshetsho mukumbi, vha humbele madi, vha  
tshetsho wana Lavelani cimba khoroni benefho.

Ene a ri: Dolani hayani ui yo nwa mukumbi.  
Vha mu divha zwuri ndi iwana wa Ramarumo  
vha kwetedzana uru vha songo mu ponyokisa, ndi

Hone vha tahi dzhona hayasi. Khali ya mukulu  
 ya vha, ya sunolwa makungo. Twino vha thona  
 u nwa vhatangana, vha dotha vhe mukulu wa  
 vhuvhili; tha tehi doholola wa vhura, zwenegile  
 lavelani a tehi kha u nwa. Ratsibi e kha  
 kus hore e 'sinye' ula a mbo kutswi kwe  
 a vha o kuhatedza e ku thwaa e 'phudu'  
 kha mbili vhatku vha tshi' bibidi u  
 vha vha, Ratsibi a ri ndi nre Ratsibi  
 iwana wa Shilala thina mafhingo na  
 uho inwi. Namusi ndo bwa mushanga. ~~ndi~~  
whaleba shengani laaga khupiwa nida bana  
uva standabu nida. Thi vhalai inwi  
 uhalunda vhangana.

~~ndi kus vha tshi' vha vha ha mokulu~~  
~~na tshikululu~~ A dzula benefho Shakhwadzi  
 ha vhibva machele manzhi. Shango lothe  
 lo vha lo dzhewa nga ndala. na hore  
 shango lothe la Mbilwi li zwandani  
 yea Ramarumo o vhea ~~deposo~~ magotai  
 nre ~~kothe~~-~~kothe~~. Dueni musanda <sup>luhengo Nk. 105</sup> lu  
 vhusa mufumakadzi wa ~~Ramarumodzama~~  
 Ramarumo na Mlicwani a tshi' luska  
 nga ethe ~~kip~~ shiphidzi. Mufumakadzi uyo  
 ndi ~~laalazwanda~~ khaladzi a  
 Nadadzhe ula we a sala dzananwa.  
 Thainwe vha kololo vho longwato u  
 vhusa shango la Mbilwi ho dzama  
 Nadadzhe ndi:

Nes ha athame a vhusa Tshikweta.

La bigoro a vhusa Mbake.

Ralinala a vhusa Makonde.

Mammbe a vhusa Tshipwarapwara.

### Musavho ho wa Vhangoni.

Misine ya Ravelo a tshi dzhena tsirululani, Luhango mukha Ramarumo, a tshi vhusa mukumbani. Rakili a tshi vhusa Iveni ha svika mmibi ya Vhangoni ya svika vhusiku tsififi uha fara munive musadzi a no pi Dwampalo vha ri: "Si khombise umzini we nkosi." A da a vha sumbedza Nakanga. Vha dzula benevho vha luhisa vhatu vhe benefho. Vha thavha kholona dzaphathu vha tshi la. Vha dzula vha ita tsiphenga vha tshi mona na shango. Mahori a tshilela dzithavhani vha didzumba.

Harin ga tsinwe tsiphenga ha mlo gika mmibi ya maswazi ya dia Vhala Vhangoni. Vhangoni vha shakula maswazi vha vha pandameetza vha si tsha huma ha mlo vha u ya tsThothe Venda la dorha la lala.

Matchedo a tshi vhusa tsirululani Mukhese a tshi vhusa Mukumbani; Rakili a tshi vhusa Iveni, ha mlo ri Mukhese khosi ya ha tsivhasa a dia Ratsiki, a vkulaka muthu muthihiri wa meunna Maniini. Ratsiki a tshi zri pfa a ri Onoye muthu nga a pfi: Mutahimba-wa-tole. Onoye o faho ndi mu ira lenelo.

Ratsiki a rumu tsiholi kha Vhangoni vha ha Manukuse. Vha da ~~ri~~ mmibi khulu ya govhaisani

Ndi bane pho hu re na Gomba ya Makhwana  
zwi no. Vha swikiwa koo musanda.

Rakubi a ri: gonyani navho ni vha  
sumbedze Shiphidi. Vha mu wana  
Mukhe ~~xox~~ luvhango vha mu fara  
vha vhlaha vhathe phedzi. Ene a  
vha na muthu a mu lindaho.

Vhatukhudza shango, vha tsyi  
thuba kholo mo u swika na ngei  
Vhukalanga. Vha dovha vha humela  
Shiphidi he vha phata mushasha  
hone. Muthu a tsyi swika Shiphidi hu na  
fhal a hund ~~no~~ he 'ngindi-ngindi'  
hu ppi Tshilovhedzi kana zhavhalovhedzi  
Nga linwe dutha Mukhe Ramarumo  
a humela kha mulindi wave a ri: a  
mu tashide. Mulindi wave a ri u do mafle  
mini arali nda' u nengisa. Ene a ri ndi  
do u vhubungu vha-tahena ha thanguma  
A mu rea. Ha ri vhuseku vha kha  
di- tshesa, melindi wave a ri:

"Umalasa u thi u sa phume ya phandu  
Vhahulwane vha ri: "Bale! Kuyungiye".  
Nga Tshivenda kufji Tshikhosa u ri  
nde funa u buela munda. Ha ppi,  
Hu nani? zwo luga.

A bva Khosi Ramarumo ha fela  
tshifhinga. Mulindi a amba a ri:  
Umsuthu u leayekile!

Musuthu o shava! Vha tsyi gidima  
u phalala a vha sumbedzela thungo  
i si gone. Vha toda, vha si vhone he  
a dzhena ngaho. A tshimbila a  
swika Shiphahoni he a wana vhathe

Ha ri vha tshi huma, ho bva vha ha kutsahi  
 vha ~~ri~~ <sup>toda</sup> u vhona khosi i no pji yo  
 nakosa. Ri funa u vhona Madadzhe a no  
 pji o nakosa. Vho mu kuttaho vha hana  
 vha ri: u vhonwa mini? Vha tshi ralo no  
 Ralulimi ndi u bviash <sup>musevhe</sup> ndi u posa vhalo  
 vhathe. mukosi wa mbo lila. Vhalo vhanna  
 ndi u pfula Madadzhe nga musevhe, a  
 mbo di gwadama nauto.

Vhanna vha tshi vhona uri kholomo  
 khulu yo kundelelo vha bvula malungu  
 avho vha ya u ri vha fe nae.

Ha bviwa, vha di rendaledza hene pho.

Ndi musi vha tshi rumela muthu ~~sheutangulu~~  
 u ri Madadzhe o kundelvo. Nyamulanalo  
 a vha fha mudali a ri: "Yani ni mi  
 milise tsivhisi itali ori kolela ori ita  
 vhakalanga. Vha vhuya vha mu milisa  
 sa zve vha vhudzwa. Di tshi tsba vha  
 si tsba wana na mutember wawe.

Vho ~~ngalangalisa~~ vha furi vha dginanda

Ratsibi ori u vhona uri Madadzhe  
 o pfulu a ~~nenga~~ na Tshivhase khobi  
 a khidi vha wela bwurhu nga la  
 vhuredzana vha ya Bhitomboni. Vha  
 vuwa vha welela Maniini vha da vha  
 awela mutamvuni hene pho. Vha takuwa  
 vha tshi swika hayani vha wana  
 Maalazwanda khaladzi ya Madadzhe  
 o halifha a tshi vhaloi avha ho  
 vhwelva vhasadzi vho tatshilela khaladzi  
 anga o fa! Unga ovha e mufumakadzi wa  
 Tshivhase a rumela vhadinda khae u ri  
 a vhwelake vhathe avha zwengwino.

Ratsibi ndi u nenga na Shishase wase,  
 uha ya vha dzhena ha luvimbi.  
 Two fufala, Ramarumo a sumela vhatku.  
 Ratsibi ~~ata~~ taha ~~ata~~ fhirela Ishaulu.  
 Vha dzhena kha kudi ku izulahomakhalu  
 wa Shishase u ri vha do kora u ambiwa  
 musanda vho no wana ziliwa. Vho no la  
 ziliwa vha ri vhatku vho edela vhone  
 vha vuwa vha dzhena dakani la  
 mulambo wa Matahetsho. Vhatku vha  
 vha uyo mudi vha tangira vhusiku  
 vha vkulava vhothe ha mba ponyoka  
 vha shavha. Ndi vhemerho vhe vhothe  
 vhe vha tsila. Ndi buroshi na  
 Mamphulo vho tsilalo hu tohi lovha  
 wa Nasiwane Ishaulu.

Ratsibi na Shishase vha ya kha  
 Ralinala khosi ya Makonde vha ri:  
 ri dzumbe murwathovhela?  
 Ralinala a vha dzumba. Vha dzula  
~~Mub~~ voni vha lima vha vibvisa  
 mavhele manzhi. Ralinala ndi Matahetsho  
 ndi nwana wa Ramarumo. Vha kanya,  
 Ralinala a ri u rola maiwe vha  
 tendela. Vha lima hafhu, butarula  
 mavhele a tohi rumbeuwa, ha svika  
 vhadinda vha Ramarumo. Ha pi  
 ni mu vhudze, a sa fara muloi iyu  
 a vkulaya u do miliswa.

Ralinala a swieleta vhaeni nduni  
 yawi a vhudza vhasudzana u ri  
 vha vha nee ziliwa. ~~Hox~~ vha ho  
 sutu mvula. Ralinala a ri zila

vhaue vha tshi tsilila nga madi. Ha fa  
vhathe ~~changhi~~ nga ndala.

Vha elekanya fhethe ho vhiphalis ha  
u fhata. Ndi hone vha tshi ya makumbani  
duaname — vhudzunhariono wa dghena  
hone wo sunqewhela. Ramaremo a dzula  
hone u masanda wawe. A ohusa a dzama.

Ramaremo a dzama, ha dghena  
riwana wawe ligegise ane mme awe  
o vha <sup>nde</sup> musadzi wa Madadzhe ula we a sala  
dzananwa. Mmea ligegise o vha a tshi  
fpi Nyamutshessuwa riwananyana we  
Rats hitanga. Ho ngo vha na riwana kha  
Madadzhe o tsilaho. Rats riki o vhusa  
a dzama. Ha dghena Rainwedzi. Ene a  
ppana na ligegise nga maanda. Vha ita  
vha tshi dallelani mohayani avho. Vho  
vha vhe vhathe vhathehi. Zwo naka.  
Nga tsiphinga itsi' Shurulukuni ho  
vha ~~ha~~ tshi vhusa Makhadu riwana  
wa tsikamuroho mpofu.

Rainwedzi o vha e khosi ya miswaswo  
a funaho u takala. Ovhuya a boisa  
tshisiku tsikulu toha mawele.  
a longa mutavha muthihis wa tsikona  
wa tsina u nge ngomu.

### Nelwamondo na Rainwedzi:

Nelwamondo Maphophe riwana wa  
Khwashaba and a vha khokha  
stemere, o vha o duvela u dala Iueni.  
Linwe duvha o dala. Rainwedzi a ri:  
Uhamusanda! vho no vhon a tshisiku

Rainwedzi  
ndi yole  
varngaphe

tshanga kha ri ye ndi vha tandudge.  
 A dzhera Rainwedzi na vhenamelo, Maphephe  
 a dzhera-vho. Jwenezwo Rainwedzi a mbo  
 kwelele' kwelele' e nnda e dzhiti!  
 maphephe e ngomu a mbo boisa vhula  
 vhenamelo a ri: "Namusi ndo bwa  
 mushonga muhulu wa thavha".  
 dwamendo ndi vho do soko u dzhera  
 thavha. Ndi vho do lwa na nnyi?  
 Maphephe iwana ws Khweshaba-a-vhu-  
 nyai, phidi - iwana-a-sirkashela.  
 mulanli-a-mavhada a sinavha.

Ratibi:  
Ndwa ya <sup>II</sup> nnyi ya Rassadzi  
Ratibis a ramha vhabatashan  
 na Tshikhulani a dia Shikweta ha  
 vhulawa mushathame iwana va  
 Tshikhase. Ha vhulawa vhathe  
 vhamphi-Vha phirela phanda vha  
 dzhera dueni. Ratibi a phata Muvumoni.  
Rassadzo aewashe mabizi yedza.  
A ramha mmbi ya dia Bhipwarapwara  
ha vhulawa Mambe iwana va  
Tshikhase. Shango la dorla la vhuelala la vha  
la ha mphapheli.

### III. Mabizi ya Ratibi.

#### Ramarumo u dia Ratibi.

Mmbi ya Ramarumo ya de ovani ya  
 dzhera nga khoro. Ha pfuliwa  
 Ploohufuli nga misewhe mwhili:  
 Vha shavha vha tuwa. Nga matshelo  
 Ramarumo a takwua Phiphidi a da  
 a thikha thomboni dza vhawa

21

miserkha nge kule, na makalo a mikavho  
 a u ~~dakewiwa~~ musi vha tshi dghena  
 deeni. Rasinagana iwana wa  
 vhuksisi a ri: mulorha ro huma khorom.  
 namusi ri yo dghena pfamoni ya  
 Ratsibi. Ndi musi vha tshi takava vha  
 livha museuda. Ramarumo o lindela u  
 pfa u ri vha ngomu pfamoni dza Retibé  
 a kone u do takwa na halve hawé  
 ha mikavho. Rasinagana a mbo dghena  
 nge vhuhalo na ho miserhe i tshi vha  
 thathela kule. Hari musi o no dghena  
 nge khoro a ppi nge museke "nziriri"  
 a mbo dala phasi nayo a quadama  
 a onyolowa muthaunga a mbo mu vha  
 nge tħusse — pum a mbo di fhelela.  
 Vho shashaho vha tshi vhudza Ramarumo  
 e thomħoni dza vhuwamiserhe, o  
 lindela u pfa u dghena havho, na u  
 sumiwa uri zwotħe zzo kunyelela;  
~~nga vla de~~ u longa khosi; a pfa vha  
 tshi ri vhatnu vho levha. Rasinagana  
 na ene o vkulawa-vho!

Ramarumo a ima a imba: Shihunguwhu  
 tħo lila manji o salā" a mbo di vħebda  
 Phipridi na vhatnu vħawie vha vha salā  
 nae.

### Mafhango maniwe a Rainwedzi

Rainwedzi Ngolo — Rainwedzi-muswa'-  
 muda-na-zwawo. O vha e na vharwa  
 vħavħili vha minn khulwan vhothe.

Shikalange wa nyatħikalanga na  
 murathha Makwarela wa Matħeketħeke:  
 Leive duha a vhidza Shikalange a da.

a amba nae a ri: naa u a zri vhonam - na  
marathu wan Makwarela u a di-vhumba  
u funa u di-ita khosi nne nditshi dofa.  
Zwino Shikalange a sitsha takalela  
murathu. Nga munwe mudi a vhidza murathu.  
makwarela wa mateketshele wa singo wa  
vavha a ri naa vhuhos i vhu nga vha  
ha Shikalange wa mme wa muthu fhatzi  
wa kwinda?

~~Makwala~~ Makwarela a ri: nne ndi nga  
si vhusive nga wa mme wa kwinda.  
Ha ri Shikalange e Shififi, Makwarela  
e Shipvarapvara vha vhidza vhothe.  
Makwala a pfi ene a svike ~~okasika~~  
phedzi. Shikalange a ~~matavhe boni~~  
Makwarela a dzhena khosi Rainwedzi'  
a sola nae. Masiri Shikalange a  
dzenavho. Rainwedzi' a ~~dzemba~~<sup>mu</sup> dzemba  
tibekwa ~~Makwala~~ tshirundani tshikambon  
Shikalange a da a dzula.  
Ndi hone klosi a tshi' amba na ~~Shikalange~~  
nga u ton sola Makwarela. Shikalange  
a ri: nne ndi nne. A huna munwe.  
Ndi hone khosi a tshi' ri:

"Ri kumedza Iwe Tshirundu, Ravhutai'  
ha mbinga - vhuvedza - milomo."

U zwi pfa nga wothe.

Makwala a toli ri kwata tshirundani'  
Shikalange a ri nae. A mu pandeza  
a ~~mu~~ si mu wane. A ya u mu dia  
a si mu ite tsithu a bandea ngari  
na ene Makwarela o vha e na vhatuka  
vhatuka vha lwaho.

Makwarela o vhusa, ha tshihasse hu tshi  
 vhusa Ramaremisse we a vha o dzesa  
 mutshekwa khaladzi a Makwarela; ngei  
 Shirululuni hu tshi vhusa Mphephu iwana  
 wa makhado wa Ravelo Mpofu. ~~Tshikallange~~  
 o rambia mme nzhi a tshi lwa ina  
 murathu Makwarela. Nga vhuza  
 o do lwalla a fa Ranwedzi' a tshee  
 hone. Ranwedzi' o vha ene we a  
 tangaredza u hafunzi vha Berlin Mission  
 hone ha ngo vha na maano a u  
 rumela u hana pfunzoni. Na digejise  
 ha ngo rumela vha na pfunzoni.  
 VHO vhusa vha dzama.

Ranwedzi' o dzama ha dzhens  
 Makwarela we a vhusa mosini ya musi  
 Mphephu a tshi vhusa Shirululuni a do  
 lutana na Muvhoso wa vhatshu vhatshena.  
~~Mphephu orhamma u tsho~~

Hori u dzama Makhado ha lenga  
~~Malise~~ wa iwaaphunga Shirululuni.  
 Mphephu na Sinthemule vha na  
 kutame vha mu dia a taha a  
 a shashela Malimuhu. Vha mu  
 tshashela Malimuhu a taha a ya  
 kha vhatshu vhatshena a hanyela hone.

Mphephu a dia Sinthemule  
 a vhalaha vhatshu vhanzhi vha  
 tshi lwalla zva mita yavho. Vha lwalla  
 musadzi wa khotsi wa luslaka lwa  
 ha Ramokgopa iwana wa Rasiaka.

Sinthemule a shashela kha vhatshu  
 vhatshena vhe Mailas kop na ha Cooksley.  
 Vhatshu vhatshena vho dia Mphephu, a

shashela Nzhelele. Vhathu vhatshena  
vha vhidzisa Mbidi wa ha Makwarela  
uri a vhone zwithunya.

Ene musi o swika o sumbedzva  
zwithunzhi zva ulwa ngazwo.

Ha Pi Mphephu na Bhorhasa vha do  
ima na Mphephu naa?

Mbidi a vha landulela. A okuya  
kayani. A vhudza Mahosi uri vha si  
dzhene kha mafhengo a Mphephu.  
Na Shiklase a me kule.

ngoko vho di-inela thungo.

Vha marooivhagi vho da na  
Joubert vha Ppanana mahosi.

Vha dovhla vha fhire vha ya  
Nzhelele vha vkulaka Vhathu  
vhanzhi vho fhire nga mukumbani.  
he vha neva £500. Nzhelele vha  
tva maduwla merari fhedzi.

Mphephu o shashela Vhukalanga.

O okuya o no Ppana na mangesimane  
nga ndwo. Mangesimane vha lwa  
na vha Voortrekker vhatshena vho  
ranga ho. Vha swika Swane, Polokwane  
na Shitandani. na madzinbanombe,  
na mahebe vha tshi humela  
mura hu vha vhisisa mudi wa  
Shitandani. Vha tshi da Polokwane  
Mphephu a humbeli Bulala an'  
a vkulaka Sintkemule. Vhafunzi  
vha mu humbelala ura ka vkulawi  
ndi muthu wa Ppanzo. Shango ndi'  
la Thovhele. A likhwa.

... And so on ...

Makwarela na Ramaremisa vha vhusa  
 vha ~~tsi~~ ppana na milayi wa mushuso  
 wa vhatshena. Ramaremisa o vha  
 a tshi takalela vhefumji vhe khotciwe a  
 vha tanganedza. O ton khakhiswa fheldzi  
 nga mashango a vhefumji a si tsha  
 vha wa u ppana navho.

Makwarela ene o ppana navho. O  
 takalela mushuso va vhatshena.  
 Makwarela o phata tshikolo tshihulu.  
 a tshi itela vhana vha shango lawe.  
 O badelela punzo ya vhana vha shango  
 lawe. Tshikolo tshave vhadededzi ho  
 badela ene mune u swika a tshi  
 dzama. Vhatendi' vha kereke dzotha  
 o vha takalela ha ngo vha shunisa  
 zwa madzunde ave o vha shunisa  
 zwi re zwa punzo fheldzi. Ene o  
 dzama nga 1926.

Ha dzhena riwana wave Phaswana  
 Nkaphukuli a vhusaho zaino.

Nzhelele hu vhusa Mbulaheni  
 George. Ha Shiklase hu vhusa  
 Raklimphi. Shiklase Raklimphi ha  
 athu u funa punzo. Ha na tshikolo  
 tshave tshi'rel tshave. Mbulaheni  
 na ene hana tshikolo tshave vhusuma.

Phaswana o dovha a phata  
 tshikolo u ludza tsle khotciwe  
 a phata o boisa tshelde dzawé  
 vhusuma. O phata tshikolo  
 nga £4 00 i bvaho kledzini yawa.  
 Phaswana u na vhana vha  
 funzwa vha sumi na vhatanu na.

na muthiki'.

Mahosi-kale :- Luvhimbis' Vhubva-devha.

Mahosi a Dzata: Vhuboshela.

Vhubalanga: 1. Mambo

- |       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Dzata | 2. Dimbanjika Dyamben Vele. |
|       | 3. Masindi.                 |
|       | 4. Tshisevhe.               |

Muvhuso-Miraru:-

1. Rasithun Ramabulana	1. Raliesvielo Shiolox	1. Tshilala
2. Ravle - Upofu	2. Ramatumo	2. Ratsiki
3. Makhado	3. Legegise	3. Ramwedzi Ngolo
4. Mphephu	4. Ramarenisa	4. Makwarela
5. Nbulakeni	5. Ratshimpshi	5. Theswana

Arali Ragavheli iwana wa Tshisevhe  
a dzhene vhubosi ngei Dzata nzhelele,  
o vha a tshi do tshelwa nga Ravhura.

Ulu lusaka lwo phelelwa tshothe nga  
vhubosi ha Dzata, sa Luvhimbis' o  
phelelwa nga ha Vhubva-devha.

Muvhuso-Miraru ndi yone yo khwathalo  
Venda. Muvhuso wa Ramabulana.

Muvhuso wa Tshivhase,

Muvhuso wa Mpaphuli.

21

Tsumbedzo kana ndaedzo.

1. Bushaka lwa munvali. (Yani)
2. Venda ndi la-vhaphiso?
3. Vhuhosi ha Luvhimbii
4. Ihevula ya Luvhimbii
5. U fhela ha vhuhosi ha Luvhimbii
6. Bushaka lwa mhedzi lu a fhandakena.
7. Luvhimbii u bweleisa vhuhosi.
8. Mutops.
9. U da ha Dimbanyika Ngata.
10. U khakha ha Mundalano
11. Zharshuhelwane.
12. U sala gungepea ha Mundalano.
13. U phisa ha Khosi
14. Kuswitele
15. U ofha lufa.
16. U dzhera vhuhosi u chumba khosi.
17. Mutops wa ha Bele
18. Masindi
19. Tshisewha
20. Bushaka lwa Ngata.
21. Mvhuuso u bva miraru.
22. Mirole.
23. Ramabulana.
24. Ravelo Npofu.
25. Makhado.
26. Makhado u dia Lambani
27. Makhado u dia vari.
28. U da ha mangesimane
29. Mafhungo mainwe a Makhado.
30. Mphephu
31. Mbula heni.
32. Raluswielo Tshikwasa.

33. ~~Mafihala~~ Tshivhase Ramaremo.
34. ~~Tshilala~~
35. ~~Mafihala~~ Matohifahala
35. Mafurha va Tshilala na ~~Nendhang~~
36. Thewhi ha Matohifahala
37. Ndzama ha Tshilala
38. Madadzhe
39. Vhangoni
40. Nehamondo.
41. Ratsibi
42. Ramaremo na Ratsibi
43. Rainvedzi
44. Makwarela na Ramaremo

End: S. 21

5.21.

~~Shizigobasi~~  
family facts and names 1 a  
~~Shizigobasi~~  
'Lushala lwa munvali'

X 44/2

uyu mukalaha ndi ene Mbidi.

Khotsiawe ndi Tshivhase.

~~zaxixixixwazendiz~~

Makulu wawe ndi Nemakanga

Wa u vhidza Tshilala uri a de  
u dzula <sup>J</sup>veni. Ndi ene ~~Makhulu~~

kuku washu Uyu we nda dzula

Nae henefha ndi murathu wa

khotsianga. Mmeanga ndi nwana

wa ha Nyamiri-Minaka-phetho, wa

ha Ligegise Tshivhase, ndi Masingo.

Khotsi ndi Madzivhani. Vha mutale

wa Thovhela vha tshi-~~vba~~-vhatete,

Vha tshilavulu vha sa nwi madi

a Mutale.

Ndi nne:-

Mukhesi Stephanus Maimela Dzivhani

Rakubwanana balea-mato

Vhahulu-vha-sa-u-latā-

vha-ri-ndi-pheleha.

*Nemakanga*

*Dzivhani*

*Stephanus Maimela*